

MILOŠ TICA

TEORIJA
ALGORITAMA I
ALGORITMIKA

AKADEMSKA MISAO
Beograd, 2021.

Edicija
MATEMATIČKE OSNOVE RAČUNARSTVA

Miloš Tica
TEORIJA ALGORITAMA I ALGORITMIKA

Recenzent
Prof. dr. Mirna Džamonja

Izdavač
AKADEMSKA MISAO
Bul. kralja Aleksandra 73, Beograd

Lektor
Sonja Šoć

Tehnički urednik
Željko Hrček

Likovno rešenje korica
Blažo Bojić

Tiraž
150 primeraka

Štampa
Akademska misao, Beograd

ISBN 978-86-7466-885-6

Napomena. Fotokopiranje ili umnožavanje na bilo koji način ili ponovno objavljivanje ove knjige – u celini ili u delovima – nije dozvoljeno bez prethodne izričite saglasnosti i pismenog odobrenja izdavača.

SADRŽAJ

PREDGOVOR	7
A MATEMATIČKA TEORIJA ALGORITAMA	15
A.1 Jezik, algoritmi i matematika	15
A.1.1 Prirodni jezici	15
A.1.2 Kultura jezika	16
A.1.3 Jezičke podloge teorije algoritama	16
A.1.4 Osnovni elementi prirodnog jezika	18
A.1.5 Struktura jezičkog pisma	19
A.1.6 Mehano-jezik	22
A.1.7 Matematička lingvistika	26
A.1.8 Kratko podsećanje	31
A.2 Od problema do rešenja	33
A.2.1 Proces razmatranja problema	33
A.2.2 Da bi problem bio definisan on pre svega mora biti uočen! .	34
A.2.3 Dijalektička suština pojmove ‘problem’ i ‘rešenje’ . . .	35
A.2.4 Osnovne kategorije rešavanja problema	36
A.2.5 Različiti problemi – različiti jezici	39
A.2.6 Postoje klase problema koje zahtevaju različite oblike algoritamskog rešavanja	40
A.2.7 Razvojno bogatstvo algoritmike	44
A.3 Algoritamski problemi i rešenja	47
A.3.1 Pojam izračunljivosti	47
A.3.2 Kako predstaviti algoritamski problem?	48
A.3.3 Šta smatramo rešenjem nekog problema?	51
A.3.4 Šta smatramo instancom problema?	53
A.3.5 Rešavanje vs odlučivost problema	55

A.3.6 Rešavanje instanci problema	58
A.3.7 Radna hipoteza o pojmu odlučivosti problema?!	60
A.3.8 Troivalentno odlučivanje?!	62
A.4 Pojam algoritma	64
A.4.1 Uvodno razmatranje	64
A.4.2 Neposredna (opšta) definicija algoritma	66
A.4.3 Intuitivna definicija algoritma	67
A.4.4 Algoritam kao homonim	74
A.5 Kvalitativna definicija algoritma	78
A.5.1 Motivi i forma	78
A.5.2 Kvalitativni prikaz algoritma	78
A.6 Formalno zasnivanje algoritama	90
A.6.1 Uvodno razmatranje	90
A.6.2 Filozofsko/matematičke podloge formalne teorije algoritama	92
A.6.3 Teorija izračunljivosti i teorija rekurzivnih funkcija – generalno	94
A.6.4 ‘Okamova oštrica’ u matematici	96
A.6.5 Teorija rekurzivnih funkcija	97
A.6.6 Tjuringova mašina	105
A.6.7 Ostali pristupi izgradnji teorije algoritama	117
A.6.8 Dve zaključne primedbe	120
B TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA	123
B.1 Opšta pitanja teorije složenosti	123
B.1.1 Uvodno razmatranje	123
B.1.2 Kako se meri efikasnost programa?	126
B.1.3 Faktori koji utiču na efikasnost programa	128
B.1.4 Šta se meri?	129
B.1.5 Potreba za jedinstvenim sistemom merenja	132
B.1.6 Oblici funkcionalnih mera	134
B.1.7 Zadovoljni ili ne?	136
B.1.8 Kako se mere koraci (vreme)?	137
B.1.9 Zavisnost funkcionalnih mera od sadržaja ulaznih podataka	138

B.2 Standardno merenje složenosti	141
B.2.1 Asimptotske mere	141
B.2.2 Teorijski optimizam i pesimizam O , Ω , Θ	142
B.2.3 ‘Relevantno-n’ i ‘dovoljno veliko n0’	144
B.2.4 Amortizovano vreme	147
B.2.5 Najvažnije funkcije	148
B.2.6 Tendencija rasta	149
B.3 Volšebni NP mehanizam	154
B.3.1 Motivi za uvođenje nedeterminističkih mehanizama . . .	154
B.3.2 Razvojni koraci u izgradnji NP-teorije	155
B.3.3 Prva faza – Nedeterministička Tjuringova mašina (n.TM)	156
B.3.4 Izrada nedeterminističkih programa	163
B.3.5 Primeri nedeterminističkih programa	165
B.4 Rešenje i problem – nastavak	173
B.4.1 Rešenje i provera rešenja	173
B.4.2 Kako proveriti rešenje?	174
B.4.3 Efektivnost rešenja i polinomska ‘brzina’	176
B.4.4 Fundamentalna podela algoritama	179
B.4.5 Zaključna razmatranja	180
B.5 NP-teorija	183
B.5.1 Cilj NP-teorije	183
B.5.2 Redukcija i odnosi između problema i algoritama . . .	185
B.5.3 Matematička osnova redukcije	186
B.5.4 Prva redukcija	187
B.5.5 Druga redukcija (Tjuring)	193
B.5.6 Druga redukcija (Kuk / Karp)	195
B.5.7 Klase P i NP	200
B.5.8 Ujedinjeni kriteriji	202
B.5.9 Klasična NP-teorija	203
B.5.10 Savremena NP-teorija	211
B.5.11 Značaj NP-teorije	213
B.5.12 I konačno!	214
PRILOG: Spisak NP kompletnih problema razložen po klasama	217
LITERATURA	221

POSVETA I ZAHVALNICA

Ovu knjigu sam napisao nakon višegodišnjih molbi supruge Zlate i naših kćeri Željke i Sonje, koje su smatrале da za takav poduhvat imam i dovoljno znanja i dovoljno energije. Kasnije se pojavila i moja želja da ostavim nešto vredno svojim unucima Balši i Nikši, možda i još nekom nasledniku.

Kad sam se posle dužeg vremena odlučio na takav poduhvat, moja ideja je bila da unuke, još od malena i sa jasnom namerom, usmerim ka matematiци i prirodnim naukama. Da u tome imaju ‘nešto čvrsto’, što će ih trajno podsećati na dedu, mada nemam ništa protiv da se posvete, na primer, muzici.

Nije bilo lako doneti tu odluku, jer sam se pre toga bavio pretežno konkretnom algoritmikom, bez pisanja tekstova i radova za javnost, pogotovo što u ovoj oblasti postoji obimna literatura i na našem i na stranim jezicima. Poseban teret je bilo mišljenje zagrebačkih matematičara Šepera i Rozencvajga, prevodilaca knjige *Što su konstruktivni procesi u matematici*, koji su u predgovoru knjige naveli da je delo poznatog ruskog matematičara V. N. Trostnikova [T5] retko dobro u moru površnih i nestručnih radova.

Verujem da svaki autor, pogotovo autor monografije, ima ozbiljnu dilemu i tešku odluku da li uopšte treba da se uputi u vrlo uzak prolaz između:

Scile: Treba napisati nešto pametno, i
Haribde: Ne sme napisati ništa glupo.

Beograd – april 2021.

Miloš Tica

O RUKOPISU

Matematičke osnove računarstva

Miloša Tice, inžinjera računarstva u penziji

Knjiga koja je pred nama je neobična, ne samo zato što nam autor nije do sad bio poznat, niti zato što se odjednom predstavlja četvorotomnim obimnim djelom, gdje je ova knjiga drugi dio kompleta. Najneobičnije u ovoj knjizi je što ovaj autor, kojega nam je zadovoljstvo otkriti, posjeduje vrlo specifičan prikaz koji uspješno povezuje praktično i teoretsko računarstvo, diskretnu matematiku, te elemente filozofije i logike. Rijetki su ljudi kao ovaj autor, koji su proveli cijeli radni vijek na praktičnom radu u algoritmici, uključujući i odgovorne položaje rukovodilaca razvojnih odjeljenja računarskih centara i koji sada, sa nedotaknutim entuzijazmom za nauku, žele ne samo podijeliti svoje ogromno iskustvo, nego podvući potrebu za teorijskim osnovama u računarstvu.

Od prve stranice čitalac shvata da se ovdje radi o djelu koje direktno i otvoreno kaže da računarstvo nije lista nepovezanih programa u nekom od modernih jezika programiranja, nije samo sposobnost korištenja brzo naučenih metoda sa kurseva, nije samo mogućnost rješavanja problema iz privrede, onakvih kakvih ih vidimo danas. Naprotiv, računarstvo je osnovna konstrukcija sutrašnje privrede, sa novim fizičkim, ali prije svega novim teoretskim osnovama. Zbog toga mu treba prići ne samo sa praktične strane, nego prije svega sa teoretske. I ako to čujete od nekog profesora univerziteta, koji više voli teoreme o algoritmima nego algoritme u primjeni, možda ćete sumnjati u tačnost te teze; ali ako isto čujete od nekoga ko dolazi iz visoke prakse računarstva, ko vam pokazuje ovom knjigom šta zaista treba znati da bi se bilo uspješnim u toj struci, sigurno ćete obratiti pažnju.

Poglavlje A je posvećeno matematičkoj teoriji algoritama. Prvi dio govori o vezi između prirodnih i formalnih jezika, obzirom da su formalni jezici jedan od najčešće korištenih načina da se definiše algoritam. Formalni jezici su lijepo uvedeni putem niza analogija sa prirodnim jezicima, kao i osnovnih razlika, od kojih je najvažnija ta da formalni jezik ne smije zavisiti od konteksta. Mislim da je ovaj pristup neobičan, jer se u literaturi obično počne direktno sa formalnim logičkim definicijama, i dopada mi se jer daje motivaciju i intuiciju nadolazaćem formalnom pristupu.

Prilika je to i da se diskutuje o (ne)mogućnosti jedinstvenog ljudskog jezika, mehaničkom prevodu i nezamjenljivoj ulozi kreativnog čovjeka, kao u datom primjeru prevoda *Štihova* Ogdena Neša koji je napravio Mika Antić.

Diskusija onda prelazi na formalne matematičke jezike, koji su predstavljeni kroz razne klase koje su sve povezane raznim produkcionim sistemima stvaranja riječi, ili rekurzivnim definicnjama. Dati su mnogi primjeri jezika i proizvodnja, uključujući finite state automate, Push-down automate, te Turingove mašine. To je i prilika da se govori o gramatici programskih jezika i Bahus-Naurovoj formi. To je takođe i prilika da se napravi mala digresija o budućnosti računarstva, uključujući interesantne napomene i primjere o tome kako je teško govoriti o budućnosti u ovom polju koje se razvija brže nego što je iko mogao i slutiti.

Onda slijedi vrlo dobro motivisana i filozofska bogata diskusija o raznim vrstama problema i njihovih rješenja, sa mnogim primjerima, klasifikacijama i metodama. Zaista bogat materijal u cijelom poglavlju E, iz kojeg čitalac može naučiti kako praktično-teoretski materijal o algoritmima, jezicima i pristupima, tako i širu dimenziju rješavanja problema na metodički način. U ovom poglavlju se govori i o neodlučivim i o nerješivim problemima, te o tome kako se takve tvrdnje mogu dokazati. Dotiče se i pitanje trivalentne logike. Slijedi dugačak i dobro motivisan dio o tome šta je algoritam.

Mislim da je ovaj dio knjige najdublji matematički i zaista smatram da bi svaki čitalac trebao da se koncentriše u ovom momentu, jer je upravo tu mjesto gdje ga pisac vodi sa apstraktnih pojmove na vrlo konkretnе programske orijentirane mehanizme. Ovo je tačka na kojoj će čitalac koji je dobro shvatio „zašto“, lako razumjeti „kako“. To je i cijela poenta pišćeve metode.

Poglavlje F govori o složenosti algoritama. Naime, osnovna razlika između čisto matematičkog ili logičkog pristupa problematici odlučivosti i pristupa sa stanovišta računarskih nauka, je konačnost vremena. Ne samo konačnost, nego fizička ograničenost vremena. Dok je logičaru važno da zna da postoji